

Ministarstvo finansija

U skladu sa članom 7. Uredbe o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/08) i članom 8. Uputstva o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/08), ministrica finansija donosi

PROCEDURE

ZA POVRAT VLASTITIH PRIHODA KOJI U CIJELOSTI PRIPADAJU BUDŽETSKOM KORISNIKU

1. Ovim Procedurama definiše se postupak povrata vlastitih prihoda koji u cijelosti pripadaju budžetskom korisniku, koji su uplaćeni na depozitni račun Kantona Sarajevo na konto 722631 i raspoređeni 30% u korist Budžeta Kantona Sarajevo (konto-722639) i 70% u korist budžetskog korisnika (konto -722638).
2. Sektor za budžet i fiskalni sistem svakog petnaestog dana u mjesecu obavještava budžetskog korisnika o ostvarenim vlastitim prihodima.
3. Budžetski korisnik na osnovu izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima u Glavnoj knjizi Trezora zatvara svoja potraživanja u ukupnom iznosu svojih potraživanja.
4. Budžetski korisnik kome po posebnim propisima uplaćeni vlastiti prihod pripada u cijelosti je Ministarstvu finansija podnijeti zahtjev za povrat raspoređenih 30% sredstava sa konta 722639- vlastiti prihod budžetskog korisnika-Budžet Kantona.
5. Zahtjev za povrat vlastitog prihoda treba da sadrži:
 - naziv uplatioca
 - uplaćeni iznos
 - iznos sredstava za povrat budžetskom korisniku

Uz zahtjev za povrat vlastitog prihoda budžetski korisnik je dužan dostaviti fotokopiju propisa kojim je utvrđeno da uplaćeni vlastiti prihod u cijelosti pripada budžetskom korisniku i dokaz o izvršenoj uplati (fotokopiju uplatnice).

6. Zahtjev za povrat vlastitog prihoda se podnosi putem protokola, najkasnije sedam dana po dobijenom izvještaju o uplaćenim vlastitim prihodima.
7. Ministarstvo finansija - Sektor za budžet i fiskalni sistem po primljenom zahtjevu za povrat vlastitog prihoda i na osnovu službene evidencije o uplaćenim i raspoređenim prihodima iz RAS-a i Glavne knjige, priprema:
 - zaključak o odobravanju povrata sredstava budžetskom korisniku kojem vlastiti prihod u cijelosti pripada, sa konta 722639 - Vlastiti prihod budžetskog korisnika - Budžet Kantona (u daljnjem tekstu: konto 722639) na konto 722638 - Vlastiti prihod budžetskog korisnika - Budžetski korisnik (u daljnjem tekstu: konto 722638)
 - nalog za knjiženje - Obrazac br. 3.
8. Sektor za Trezor na osnovu potpisanog zaključka i Naloga za knjiženje - Obrazac br. 3 u Glavnoj knjizi Trezora vrši povrat sredstava u korist budžetskog korisnika kojem je vlastiti prihod uplaćen, odnosno kojem vlastiti prihod pripada.
9. Ako je vlastiti prihod koji u cijelosti pripada budžetskom korisniku uplaćen na pogrešnu budžetsku oznaku ili na konto 722611 - prihod od pružanja usluga ostalima i 722621 - prihod od pružanja usluga drugim nivoima vlasti potrebno je da budžetski korisnik podnese Ministarstvu finansija zahtjev za preknjižavanje i povrat vlastitog prihoda.

Zahtjev za preknjiženje i povrat treba da sadrži podatke i dokaze iz tačke 4. ovih Procedura.

10. Ministarstvo finansija je na osnovu zahtjeva i službene evidencije uplaćenih prihoda Zaključkom utvrditi pravo na preknjiženje pogrešno uplaćenog vlastitog prihoda i povrat sredstava koja u cijelosti pripadaju budžetskom korisniku, i to:
 - preknjižavanje sa oznake 999999999 - Trezor Kantona ili sa budžetskog korisnika kojem su pogrešno uplaćena sredstva, sa konta 722639 iznos 30% i sa konta 722638 iznos 70% na budžetskog korisnika kojem prihod pripada, na konto 722638.
11. Sektor za Trezor je na osnovu Zaključka i Naloga za knjiženje- Obrazac br. 3 u Glavnoj knjizi Trezora izvršiti preknjiženje i povrat sredstava koja u cijelosti pripadaju budžetskom korisniku.

12. Ministarstvo finansija - Sektor za bud`et i fiskalni sistem obavještava bud`etskog korisnika o izvršenom povratu vlastitog prihoda.

13. Sektor za bud`et i fiskalni sistem i Sektor za Trezor vode evidenciju primljenih zahtjeva za povrat i evidenciju izvršenih povrata vlastitih prihoda koji u cijelosti pripadaju bud`etском korisniku.

Broj 08-01-14-25934-1/08
26. januara 2009. godine
Sarajevo

Ministrica
Aida Haverić, s. r.